









basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA






















DITLAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013  
MPHATO WA 1 LELEME LA GAE  
MEMORANTAMO  
EXEMPLAR


Memorantamo wo o na le matlakala a 7.

GO SE ABJE MEPUTSO YA SERIPA.


DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	PALOMOKA											
1.1	l goba L ✓      le      l goba L ✓	2	6											
1.2	e ✓      le      pš ✓	2												
1.3	e ✓      le      e ✓	2												
2.1	tafola ✓      le      koi ✓      (Ela mopeleto hloko)	2	6											
2.2	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>fofa ✓</td> <td>namela</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kitima ✓</td> </tr> </table>				fofa ✓	namela		kitima ✓	2					
														
fofa ✓	namela													
	kitima ✓													
2.3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>katse</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>kolobe</td> <td>X</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>kuane</td> <td>X</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>kgomo</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	katse			kolobe	X	✓	kuane	X	✓	kgomo			2
katse														
kolobe	X	✓												
kuane	X	✓												
kgomo														

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO		MEPUTSO	PALOMOKA
3.1	Tumi o ya sekolong.		1	3
	Max e raloka ka dibapadišwa.			
	Tumi le bagwera ba gagwe.			
	Tumi le mpša ya gagwe, Max.	x ✓		
3.1.1	D ✓		1	
3.1.2	Ee	x ✓	1	
	Aowa			
3.2	Tumi le mpša ya gagwe.	x ✓	1	3
	Tumi le bolo ya gagwe.			
	Tumi le mmagwe.			
	Tumi le mogwera wa gagwe.			
3.2.1	B ✓		1	
3.2.2	Max ✓		1	

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO		MEPUTSO	PALOMOKA								
3.3	<table border="1" data-bbox="331 461 1018 703"> <tr> <td data-bbox="331 461 924 533">Max e ile ya timela.</td> <td data-bbox="924 461 1018 533">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 533 924 616">Tumi le Max ba be ba raloka ka bolo.</td> <td data-bbox="924 533 1018 616">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 616 924 703">Tumi o humane Max kua phakeng.</td> <td data-bbox="924 616 1018 703">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="1050 667 1074 701">✓</p> <p data-bbox="331 741 831 813">Moputso o 1 go tatelano ya maleba. Ga go abje moputso wa seripa.</p>		Max e ile ya timela.	2	Tumi le Max ba be ba raloka ka bolo.	1	Tumi o humane Max kua phakeng.	3	1			
Max e ile ya timela.	2											
Tumi le Max ba be ba raloka ka bolo.	1											
Tumi o humane Max kua phakeng.	3											
3.3.1	<table border="1" data-bbox="331 943 979 1308"> <tr> <td data-bbox="331 943 571 1014">2</td> <td data-bbox="571 943 775 1014">3</td> <td data-bbox="775 943 979 1014">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1014 571 1308">  </td> <td data-bbox="571 1014 775 1308">  </td> <td data-bbox="775 1014 979 1308">  </td> </tr> </table> <p data-bbox="1018 958 1042 992">✓</p>		2	3	1				1	3		
2	3	1										
												
3.3.2	<table border="1" data-bbox="331 1458 963 1832"> <tr> <td data-bbox="331 1458 488 1547">1</td> <td data-bbox="488 1458 647 1547">2</td> <td data-bbox="647 1458 807 1547">3</td> <td data-bbox="807 1458 963 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1547 488 1832">  </td> <td data-bbox="488 1547 647 1832">  </td> <td data-bbox="647 1547 807 1832">  </td> <td data-bbox="807 1547 963 1832">  </td> </tr> </table> <p data-bbox="1007 1491 1031 1525">✓</p>		1	2	3						1	
1	2	3										
												

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	PALOMOKA												
4.	<table border="1"> <tr> <td>le kua phakeng.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>šala mogwera wa yona morago.</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>timeletšwe ke tsela.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mojako o be o bulegile.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	le kua phakeng.			šala mogwera wa yona morago.	x	✓	timeletšwe ke tsela.			Mojako o be o bulegile.			1	3
le kua phakeng.															
šala mogwera wa yona morago.	x	✓													
timeletšwe ke tsela.															
Mojako o be o bulegile.															
4.1	C ✓	1													
4.2	<p>Tumi o goeditše Max ka gore...</p> <table border="1"> <tr> <td>o be a thabile.</td> </tr> <tr> <td>e be e swerwe ke tlala..</td> </tr> <tr> <td>e be e le nako ya go ya gae.</td> </tr> <tr> <td>e be e le kua phakeng.</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">✓</p>	o be a thabile.	e be e swerwe ke tlala..	e be e le nako ya go ya gae.	e be e le kua phakeng.	1									
o be a thabile.															
e be e swerwe ke tlala..															
e be e le nako ya go ya gae.															
e be e le kua phakeng.															
5.1	pompi ✓ (Ela mopeleto hloko)	1	3												
5.2	kepisi ✓	1													
5.3	kolobe ✓ (Ela mopeleto hloko)	1													
6.	B ✓	1	3												
6.1	<p style="text-align: center;">✓</p> 	1													

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	PALOMOKA											
6.2	Aesekheremi ye nngwe le ye nngwe ye e fetago tše di thadilwego ka godimo.	1												
7.1	✓ <u>s</u> le <u>s</u> ✓	2	6											
7.2	✓ l le <u>m</u> ✓	2												
7.3	<table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>l</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	d		x	✓	l			f	x	✓	g		
d	x	✓												
l														
f	x	✓												
g														
8.1	✓ Bagwera ba ya phakeng. ✓	2	6											
8.2	✓ Bašemane le basetsana ba rata go raloka. 0 ✓	2												
8.3	<table border="1"> <tr> <td>Jabu o kitima ka lebelo.</td> <td>X</td> <td>✓✓</td> </tr> <tr> <td>jabu o kitima ka lebelo</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jabu o kitima ka lebelo.		X	✓✓	jabu o kitima ka lebelo			2					
Jabu o kitima ka lebelo.	X	✓✓												
jabu o kitima ka lebelo														
9.1	puku ✓	1	4											
9.2	malekere ✓	1												
9.3	D ✓	1												

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	PALOMOKA
9.4	Lebo o <b>bala</b> puku.	1	
10.1.1	Mpša e kitima ka lebelo. ✓	1	3
10.1.2	Mpho le Thabo ke bagwera ba potego. <b>GOBA</b> Thabo le Mpho ke bagwera ba potego. ✓	1	
10.1.3			
10.2	Šomisa ruburiki.	3	3

## RUBURIKI YA 10.2

Ga a fiwe moputso	Moputso o 1	Meputso ye 2	Meputso ye 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga se a leka go ngwala selo.</li> <li>• O ngwalotše ditaelo.</li>   <li>• O ngwadile seripa fela sa lefoko.</li> <li>• Lentšu/Mantšu a a ngwadilwego efela a sa amane le seswantšho.</li>   <li>• O ngwadile lefoko le le tee le le sa amanego le seswantšho.</li> </ul>	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo (grammar)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O ngwadile mafoko a mabedi a go se amane le seswantšho GOBA</li>   <li>• O ngwadile lefoko le le tee le bonolo la go amana le seswantšho.</li> </ul>	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo (grammar)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O ngwadile mafoko a mabedi a maleba, go sa lebelelwe maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu . GOBA</li>   <li>• O ngwadile lefoko le le tee le bothata la go amana le seswantšho.</li> </ul>	<p><u>O se ke wa lebelela mopeleto wo o fošagetšego.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga go na diphošo tša maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu .</li>   <li>• O ngwadile mafoko a mabedi a bonolo goba a bothata a maleba.</li> </ul>